



Go molemo go itlwaetsa go itlhatlhoba kgapetsa kgapetsa, gongwe fa o tlhapa kgotsa o apara mo mosong.

Mosego onne kgolokwe



Mosego onne wa tebego yanaledi.



Mosego o nne wa go ya godimo le tlase.



Baya letsogo la gago ko morago ga thogo. Dirisa menwana e meraro go tlhatlhoba lebele.

Feleletsa tlhatlhobo ya gago ka go gamola dithoba tsa mabele otlhe. Tlhokomela gore ga gona leswenyana kana metsi a tswang.

Tswara, lthute. Gagona ope yoo itseng mmele wa gago go go feta.

Baya menwana ka tlhamalalo e patagane, o e dikolose go tlhatlhoba lebele lotlhe go tswa go dimo go ya tlase, le mo ditlhakoreng tsotlhe.

Tshwara Leba Tlhatlhoba

Dintlha tsa maitebelo tsa go ela tlhoko lebele

konokono ya tlhatlhobo ya kankiri ya lebele ke go e lemoga go sale pele. Itire ditlhatlombo tsa lebele gangwe mo kgweding.

Itlhatlhobe o bo o itekodisa mo go ba bongaka gangwe le gape kana kwa kokelong.

Ema fa pele ga seipone. Mabogo a tshwere dinoka. A go na le phetogo mo sebopegong kana boleng?

Leba, batla diphetogo

Inamela kgotsa obama o eletlhoko gore a mabele a sutla ka nako engwe gape a lebega go tshwana.

Tsholetsa mabogo otlhe go bona pharologanyo ya selekanya, popego le boleng. A a mabele a suta gotshwana?

Se setswang mo thobeng; Metsi kana Boladu. Sepe se se tswang mo thobeng se le mmala o o sa tlwaelesegang itsese ba bongaka.

Ela tlhoko sepe fela se se sa tlwaelesegang. Kgwethe e katswa esa bonale mme e utlwala.

Bogwata kana go oboga ga Letlalo.

Tebego ya Thoba.

Boleng jwa letlalo. Sekai, go go batsega.

Tlhatlhoba gore a gona le sepe se se sa tlwaelesegang le ngaka ya gago.



Journey of Hope Botswana

www.joh.org.bw
info@joh.org.bw